



# INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

Fra Ivana Jukića 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina  
tel.+38732 448 001 / fax.+38732 448 000  
www.inz.ba / info@inz.ba / IDB 4218900490003



Broj protokola:02-1700/17  
Datum:21.07.2017

## B I L T E N

### SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I HIGIJENU

ZA MJESEC JUNI 2017. GODINE

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI NAMIRNICA, VODE ZA PIĆE, SANITACIJI OBJEKATA, HIGIJENI USLUŽIVANJA  
I KOMUNALNOJ HIGIJENI

GODINA XXI BROJ VI/17, ZENICA, 21.07.2017. god. direktor: Prim.dr. Senad Huseinagić  
Analiza i interpretacija podataka, načelnik Službe: prof.dr.sc.Smajil Durmišević, prim.dr.med.spec

#### ŽIVOTNE NAMIRNICE, VODA, SANITACIJA OBJEKATA I HIGIJENA USLUŽIVANJA

Priprema i statistička obrada: Melita Lelić, BA

U mjesecu junu, za područje ZE-DO kantona, na osnovu analiza Instituta za zdravje i sigurnost hrane, zdravstveno neispravnih uzoraka namirnica na vode za piće na mikrobiološku analizu je bilo 5,2%, što predstavlja poboljšanje stanja mikrobiološke ispravnosti namirnica u odnosu na prošli mjesec; zdravstveno neispravnih uzoraka gradskim vodovodima u odnosu na prošli mjesec; dok je iz ostalih vodnih objekata bilo 68,6% mikrobiološki neispravnih uzoraka vode za piće, što predstavlja blago pogoršanje stanja mikrobiološkog kvaliteta vode iz lokalnih vodnih objekata, u odnosu na prošli mjesec, sa trendom značajnog variranja mikrobiološke ispravnosti vode iz poboljšanja sanitacije i higijene usluživanja u objektima.

Neispravnih uzoraka namirnica na standardnu fizičko-hemijsku analizu nije bilo, što predstavlja isto stanje mikrobiološke ispravnosti namirnica u odnosu na prošli mjesec, ali je i dalje prisutan zadovoljavajući trend održavanja standardne zdravstvene ispravnosti namirnica sa ovoga aspekta. Neispravnih uzoraka vode za piće na fizičko-neispravnih uzoraka vode za piće na fizičko-hemijsku analizu iz drugih vodnih objekata bilo 18,6%, što predstavlja poboljšanje stanja u odnosu na prošli mjesec, ali i stanje vode za piće iz lokalnih vodnih objekata, shodno stepenu zagadenosti okoliša na sливним područjima, sanitarno-tehničkom stanju vodnih objekata, meteorološkim uslovima i nedovoljnoj kontroli kvaliteta vode za piće, sa preporukom za urgentno uvezivanje ovog nadzora u sistem.

U ovom mjesecu su dostavljeni uzorci namirnica na mikrobiološku analizu iz svih općina. **J.P.VIK Zenica je dostavio mjeseci izvještaj o broju uzetih uzoraka i rezultatima analiza u internoj kontroli mikrobiološkog i hemijskog kvaliteta vode za piće za juni.**

**ZRAK:** Rezultate mjerjenja zagadenosti zraka SO<sub>2</sub> i lebdećim česticama, za juni mjesec, na području grada Zenice, Institutu je dostavio Metalurški institut «Kemal Kapetanović». Koncentracije su mjerene na tri mjerna mesta:

Parametar :	µg/m <sup>3</sup>	Institut	Crkvica	Tetovo
SO <sub>2</sub>	Prosječna mj. konc.	49	71	139
	Max. mj.koncentracija	111 (06.06.'17.)	276 (16.06.'17.)	543 (12.06.'17.)
LČ	Prosječna mj. konc.	57	...	114
	Max. koncentracija	94 (14.06.'17.)		295 (04.06.'17.)

U junu mjesecu 2017. godine zabilježena je dnevna prosječna koncentracija SO<sub>2</sub> iznad 125 µg/m<sup>3</sup> zraka: na mjernom mjestu „Institut“ 0 dana, na mjernom mjestu „Tetovo“ 7 dana, na mjernom mjestu „Crkvica“ 5 dana (Dozvoljena prekoračenja su 3 dana u godini!). Dnevne koncentracije lebdećih čestica nisu prelazile 250 µg/m<sup>3</sup> na mjernom mjestu „Institut“ a na mjernom mjestu „Tetovo“ su prelazile 10 dana. Nije dozvoljeno da dnevna koncentracija ukupnih lebdećih čestica od „Institut“ za 31%, a povećanje na mjernim mjestima „Crkvica“ za 24,6%, a na mjernom mjestu „Tetovo“ za 40,4%, u odnosu na maj 2017. godine. Zabilježeno je smanjenje maksimalnih dnevnih koncentracija SO<sub>2</sub> na mjernoj stanicu: „Crkvica“ za 8,6% i na mjernom mjestu „Institut“ za 70,5%, a na mjernom mjestu „Tetovo“ 9,5% i „Tetovo“ za 13% u odnosu na maj 2017. godine. Izmjerene su smanjenje vrijednosti prosječnih koncentracija ukupnih lebdećih čestica na mjernoj stanicu: „Institut“ za 36,5% a na mjernoj stanicu „Tetovo“ povećanje za 27,7%, u odnosu na maj 2017.godine. Uočava se trend smanjenja vrijednosti prosječnih dnevnih koncentracija SO<sub>2</sub> na mjernom mjestu „Institut“ a povećanje na mjernim mjestima „Crkvica“ i „Tetovo“, kao i smanjenja prosječnih vrijednosti ukupnih lebdećih čestica na mjernim mjestima „Institut“ i „Tetovo“. Uočava se trend smanjenja maksimalnih vrijednosti koncentracija SO<sub>2</sub> na mjernim mjestima „Crkvica“ i „Institut“ a trend povećanja na mjernom mjestu „Tetovo“, kao i trend smanjenja maksimalnih dnevnih koncentracija lebdećih čestica na mjernom mjestu „Institut“ a povećanja na mjernom mjestu „Tetovo“ u odnosu na prošli mjesec.

Obzirom na vremenski period porastom temperaturu zraka, apelujemo da se saniraju i drže pod kontrolom sve rizične ekološke tačke u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima, te izdvojenim civilnim i vojnim objektima, naročito da se redovno vrši sanacija, dezinfekcija i dezinskekcija nakupina smeća, opasnog medicinskog otpada, nakupina klaoničkih otpadaka, nekontrolisanih izljeva fekalnih i drugih otpadnih voda, itd. Treba redovno kontrolisati sisteme dezinfekcije vode i nivo rezidualnog hlora na krajnjim tačkama vodovodne mreže i u bazenima za kupanje, držeći ga na nivou 0,3 do 0,5 mg/L vode.

Zbog realne opasnosti od ozljeda, naročito djece, i prenosa smrtonosnog bjesnila, apelujemo na što hitnije poduzimanje adekvatnih veterinarskih i administrativnih mjera, u cilju **higijenski i etički prihvatljivog uklanjanja** napuštenih životinja, pasa i mačaka lutalica, sa javnih površina, preferirajući otvaranje azila za smještaj i udomljavanje napuštenih životinja, u duhu humanosti i civilizacijskih dostignuća.



## **STABELARNI PRIKAZ REZULTATA ZIVOTNIH NAMIRNICA, VODE ZA PICE I BRISEVA NA PODRUCJU ŽENICKO-DOBOSKOG KANTONA**

ZA PERIOD ODD 01.06. DO 30.06.2017. GOD.

Redni broj	OPĆINA / GRAD	BAKTERIOLOŠKE ANALIZE												HEMIJSKE ANALIZE																
		NAMIRNICE				VODA IZ VODOVODA				VODA IZ LOKALNIH VODNIH OBJEKATA				VODA IZ BAZENA ZA KUPANJE				NAMIRNICE				VODA IZ GRADSKIH VODOVODA				VODA IZ LOKALNIH VODNIH OBJEKATA				
		UKUPNO	NEISPRAVNO	BR.	%	UKUPNO	NEISPRAVNO	BR.	%	UKUPNO	NEISPRAVNO	BR.	%	UKUPNO	NEISPRAVNO	BR.	%	UKUPNO	NEISPRAVNO	BR.	%	UKUPNO	NEISPRAVNO	BR.	%	UKUPNO	NEISPRAVNO	BR.	%	
1	ZENICA	130	6	4,6	190	0	0	1	100	7	0	0	25	0	0	210	0	0	1	0	0	2	0	0	0	115	0	0	0	
2	KAKANJ	18	2	11,1	3	0	0	68	56	82	0	0	1	0	0	2	0	0	67	14	21	0	0	0	0	28	0	0	0	
3	VISOKO	53	2	3,8	5	0	0	12	7	58	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	50	0	0	0	0	34	0	0	0	
4	BREZA	6	1	16,7	1	0	0	5	1	20	0	0	0	0	0	0	5	1	20	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0
5	VARES	6	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
6	OLVO	9	0	0,0	2	1	50	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	12	0	0	0	
7	ZEPCE	6	1	16,7	2	0	0	7	7	100	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	1	17	0	0	0	18	0	0	0	
8	ZAVIDOVICI	8	1	12,5	17	1	5,9	4	3	75	0	0	0	0	0	0	7	7	100	1	0	0	0	0	10	0	0	0		
9	MAGLAJ	14	2	14,3	6	0	0	9	1	11	0	0	0	0	0	0	6	0	0	4	0	0	0	0	35	0	0	0		
10	TESANJ	35	0	0,0	32	6	19	30	19	63	2	0	0	14	0	0	2	0	0	16	2	13	0	0	0	156	17	10,9	0	
11	USORA	2	0	0,0	3	0	0	4	1	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0		
12	DOBROJ-JUG	4	0	0,0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0		
	SVEGA ZE-DO KANTON	291	15	5,2	264	8	3	140	96	69	13	0	0	40	0	0	239	8	3,3	97	18	19	3	0	0	440	17	3,86	0	
	SVEGA OSTALI KANTON	19	1	5,3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0		